

NOVA BANKA AD BANJA LUKA
KRALJA ALFONSA XIII br. 37a
78 000 Banja Luka

INFORMACIONI LIST

Vrsta usluge	PAKET RAČUN sa uslugama osnovnog platnog računa	
Trajanje ugovora	Ugovor se zaključuje na period do 31.12. tekuće godine, nakon čega se automatski produžava do 31.12. u narednoj godini.	
Uslovi odobravanja	Paket za osnovni platni račun mogu koristiti fizička lica koja ostvaruju zakonsko pravo na otvaranje i vođenje osnovnog platnog računa (fizička lica koja imaju prebivalište u RS a nemaju otvoren niti jedan drugi platni račun), a koja potpišu ugovor, dostave potrebnu dokumentaciju i ispunjavaju uslove za otvaranje osnovnog platnog računa i ostalih proizvoda u okviru paketa.	
Dodatne pogodnosti	Potpisivanjem ugovora o paketu računa korisnik stiče pravo korišćenja sljedećih usluga: Tekući račun – mogu otvoriti fizička lica kada, u skladu sa propisima, ostvaruju redovan mjesečni priliv sredstava po osnovu, plata, penzija, stipendija i dr; Mastercard World debitna kartica – omogućava Vam da raspolazete svojim novcem bez ograničenja, u zemlji i inostranstvu, bez naknade za vođenje kartičnog računa; Osiguranje platne kartice (krađa/gubitak kartice, otuđenje novca podignutog na bankomatu, skimming, izrada nove kartice i ličnih dokumenata); SMART NOVA (web i mobilno bankarstvo) – štedi Vaše vrijeme i novac, jeftiniji i jednostavniji način obavljanja finansijskih transakcija, dostupnost informacijama 24 sata; SMS usluga – omogućava u svakom trenutku provjeru stanja na svim Vašim računima u Novoj banci, kao i informacije o prilivima i odlivima i autorizaciju kartične transakcije; Bezgotovinske transakcije na šalteru, bezgotovinske transakcije na elektronskim kanalima (Smart nova i Web bankarstvo), Trajni nalog (otvaranje i izvršenje 7 internih trajnih naloga) - bez naknade za 7 transakcija na mjesečnom nivou pojedinačnih iznosa do 100,00 KM; za transakcije koje ne odgovaraju prethodno navedenom kriteriju se primjenjuju važeće tarife Banke; Izvod – slanje na e-mail.	
Informacije u slučaju docnje	Republika Srpska i Brčko Distrikt - Ako Korisnika paketa naknada za paket dovede u nedozvoljen minus po tekućem računu, na dospelu a neizmirenu obavezu, Banka će za period kašnjenja Korisniku kredita zaračunati zateznu kamatu na dospelje obaveze po stopi od 10,95%. Zatezna kamata se obračunava od dana dospelosti obaveza do dana njenog izmirenja.	
Uslovi korištenja pogodnosti za socijalno osjetljive kategorije	Korisnici koji pripadaju socijalno osjetljivoj kategoriji	a) Penzioneri (čiji je iznos penzije jednak ili niži od iznosa najniže penzije određene za 40 godina penzijskog staža i više, u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje); b) Korisnici prava socijalne zaštite – novčane pomoći c) Studenti koji koriste prava iz studentskog standarda - stipendija, smještaj ili ishrana u studentskom domu d) Nezaposlena lica, ukoliko koriste prava iz posredovanje u zapošljavanju i prava za vrijeme nezaposlenosti (novčana naknada za nezaposleno lice i slično)
	Korisnik je dužan dokazati status „socijalno osjetljive kategorije“ prilikom otvaranja računa te isti obnavljati svake kalendarske godine najkasnije do 15.04. u godini u suprotnom gubi pravo na povoljnosti zaključno sa 30.04.	a) Penzioneri - penzijski ček (visina penzije ne smije biti veća od od iznosa najniže penzije određene za 40 godina penzijskog staža i više) b) Korisnici prava socijalna zaštite – Potvrda Centra za socijalni rad o korištenju prava iz socijalnog osiguranja (Novčana pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, lična invalidnina) c) Studenti–Potvrda uplatioca stipendije ili potvrdu izdatu od strane Studentskog doma kojom se potvrđuje da je student korisnika prava na smještaj i/ili ishranu u studentskom domu d) Nezaposlena lica – Rješenje Zavoda za zapošljavanje o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti (novčana naknada za nezaposlene) e) Uz naprijed navedene dokaze obavezno je dokazivanje nepostojanja računa u bilo kojoj Banci

	Uslovi mjenjaanja iznosa naknade za vođenje paketa	Iznos naknade za vođenje paketa za socijalno osjetljive kategorije utvrđen je kao 0,15% od iznosa prosječne mjesečne neto plate u Republici Srpskoj prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za prethodnu godinu i isti se mijenja na način da Banka najkasnije do 15.04. u godini objavljuje iznos naknade za usluge koji se primjenjuje počevši od 01.05. u tekućoj godini do 30.04. u narednoj kalendarskoj godini.
--	--	---

Informativni pregled usluga i naknada za usluge povezane sa platnim računom

Redni broj	Naziv usluge	Naknade
1. Opšte usluge povezane sa platnim računom		
1.1.	Vođenje osnovnog platnog računa U okviru osnovnog platnog računa moguće je koristiti sljedeće usluge: - Trajni nalog; - Prenos sa računa na račun (sa računa jednog FL na račun drugog FL i FL/PL) ukupno 7 transakcija mjesečno, pojedinačne vrijednosti do 100 KM (izuzev transakcija po osnovu troškova za usluge koje se koriste kod Banke). U navedenih 7 transakcija se ubrajaju one transakcije koje Banka naplaćuje prema troškovima iskazanim pod tačkom 2.1. i/ili Tarifama naknada za proizvode i usluge u poslovima sa stanovništvom, kao transakcije UPP-a izvršene bezgotovinskim prenosom sredstava u poslovnica Banke, putem trajnog naloga ili digitalnim bankarstvom SmartNova. Trajni nalog (otvaranje i izvršenje 7 internih trajnih naloga – za RS) - bez naknade; - Ukoliko Klijent ima aktivne trajne naloge koji se izvršavaju periodično na mjesečnom nivou, isti se prioriteto računavaju u broj transakcija po ovoj pogodnosti; - Mastercard World debitnu karticu; - SMS uslugu; - Izvod e-mail; - Elektronsko i mobilno bankarstvo (SMART NOVA)	- Otvaranje osnovnog platnog računa – bez naknade; - Socijalno osjetljiva kategorija (RS) – 1,50 KM; - Ostali (RS) – 6,99 KM
1.2.	Elektronsko bankarstvo (SMART NOVA)	- Aktiviranje usluge – bez naknade; - Mjesečno vođenje – 2,50 KM; - Mjesečno vođenje u okviru paket računa – bez naknade.
1.3.	Mobilno bankarstvo (SMART NOVA)	- Aktiviranje usluge – bez naknade; - Mjesečno vođenje – 2,50 KM; - Mjesečno vođenje u okviru paket računa – bez naknade.
2. Bezgotovinske platne transakcije (izuzev transakcija platnim karticama)		
2.1.	Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u konvertibilnim markama	- Sa računa na račun unutar Banke (sa računa jednog FL na račun drugog FL i FL/PL – interni prenos) – po transakciji: • do 1.000,00 KM – 1,00 KM; • preko 1.000,01 KM - 1,50 KM. - Sa računa na račun unutar Banke (lični računi) – bez naknade. - Sa računa na račun u drugoj banci (eksterni prenos) – po transakciji: • do 100,00 KM – 1,20 KM; • 100,01 KM – 500,00 KM – 2,00 KM; • 500,01 KM – 1.000,00 KM - 3,00 KM; • 1.000,01 KM – 2.000,00 KM - 3,20 KM • 2.000,01 KM – 10.000,00 KM- 4,00KM • preko 10.000,00 KM i svi nalozi sa oznakom HITNO - 7,00 KM.

2.2.	Bezgotovinski prenos novčanih sredstava sa deviznog računa	- Kursna lista Nove banke, primjenjuje se kurs za efektivu.
2.3.	Trajni nalog	- Uspostavljanje odnosno korišćenje usluge – bez naknade; - Sa računa na račun u okviru Banke (po transakciji): • sa računa klijenta na račun drugog klijenta FL/PL – 0,60 KM; • sa računa na račun istog klijenta FL (rata, kredita, minim.uplata, oročenje i sl. uplate) – bez naknade; - Sa računa na račun u drugoj banci (po transakciji): • do 300,00 KM - 0,80 KM; • 300,01 KM – 500,00 KM - 1,30 KM; • 500,01 KM – 1.000,00 KM - 1,50 KM; • 1.000,01 KM – 2.000,00 KM - 1,80 KM; • 2.000,01 KM – 10.000,00 KM - 2,80 KM; • preko 10.000,00 KM - 5,00 KM. <i>*Naknade koje su navedene za korištenje trajnog naloga ne važe ukoliko klijent koristi jedan od paket računa</i>
3. Platne kartice i gotov novac		
3.1.	Izdavanje debitne kartice	- MASTERCARD WORLD DEBITNA KARTICA: - Izdavanje debitne kartice – bez naknade; - Mjesečna fiksna naknada za vođenje osnovne Mastercard World debitne u okviru paketa – bez naknade; - Mjesečna fiksna naknada za vođenje osnovne kartice – 0,99 KM; - Mjesečna fiksna naknada za vođenje dodatne kartice – 0,99 KM.
3.2.	Isplata gotovog novca korišćenjem debitne kartice	- MASTERCARD WORLD DEBITNA KARTICA: - U zemlji: - Naknada za podizanje gotovine na bankomatima Nove banke i Atos banke – bez naknade; - Naknada za podizanje gotovine na Cash POS terminalima Nove banke na šalteru banke i u Poštama Srpske – bez naknade; - Naknada za podizanje gotovine na bankomatima i Cash POS terminalima drugih banaka u zemlji i inostranstvu - 2,5%, min.10,00 KM – od iznosa transakcije; - U inostranstvu: - Naknada za korištenje kartice u inostranstvu - 1,50% - od iznosa transakcije
4. Ostale usluge povezane sa platnim računom i naknade povezane sa platnim računom (koje nisu prikazane u prethodnim elementima)		
SMS usluga		
SMS usluga* (upit na stanje) - MTEL		0,09 KM po poruci
SMS usluga (priliv, odliv) - MTEL/ BHT/HT		Bez naknade
Izvod e-mail		Bez naknade
Gašenje paketa		Bez naknade
Naknade su fiksne za period važenja Ugovora za paket, odnosno do 31.12. tekuće godine, osim mjesečne naknade za vođenje paketa koja se utvrđuje najkasnije do 15.04. svake godine. Naknade koje će biti u primjeni u narednoj godini, ukoliko dođe do automatskog produženja Ugovora, objavljujuće se na web stranici Banke najkasnije do 15.12. u godini za narednu godinu, i o istom Korisnik će biti obaviješten jednim od sledećih načina komunikacije: putem SMS ili Viber poruke, email-om, putem aplikacija elektronskog i mobilnog bankarstva, ili ličnim preuzimanjem pisane obavijesti u Banci. Ukoliko Korisnik nije saglasan sa izmjenama naknada ima mogućnost da do stupanja na snagu istih otkáže dalje automatsko produženje Ugovora,		

	u suprotnom smatra se da je dao prečutnu saglasnost na odredbe istih. <i>*Tarifa koja se naplaćuje za SMS uslugu, naplaćuje se uz telefonski račun od strane Mtel-a.</i>
Nacrt Ugovora	U pregovaračkoj fazi Korisnik ima pravo da na svoj zahtjev dobije besplatan primjer nacrtu Ugovora, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva Korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa s Korisnikom u konkretnom pravnom poslu.
Odredbe informacionog lista primjenjuju se u periodu do 31.12. godine u kojoj je Ugovor zaključen.	